



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLIJENO:	8. 04. 2015. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	12-2/15-4
VEZA:	
EPA:	787 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-330/13
Podgorica, 12. mart. 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. februara 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i Biljana Blečić, v.d. direktorice Veterinarske uprave.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU**

Član 1

U Zakonu o stočarstvu („Službeni list CG“, broj 72/10) u članu 4 tačka 15 poslije riječi: „razmnožavanje“ dodaju se riječi: „a koju vodi priznata odgajivačka organizacija;“.

Tačka 21 mijenja se i glasi:

„21) odgajivačko-seleksijski program je skup metoda i uslova za gajenje određenih vrsta i rasa domaćih životinja, i za odabiranje, ispitivanje i upotrebu ocijenjenih i odabranih priplodnih životinja.“

Član 2

U članu 10 stav 1 poslije riječi „životinja“ dodaju se riječi: „u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim je uređena zaštita dobrobiti životinja.“

St. 5 i 6 brišu se.

Član 3

U članu 13 stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Katastar pčelinje paše je baza podataka o prisustvu medonosnog bilja na području jednog ili više pašnih prostora, načinu upravljanja pčelinjom pašom koji uspostavlja i vodi Savez pčelarskih organizacija (u daljem tekstu Savez) na predlog pčelarskih organizacija sa određenog područja i osnova je za pripremanje i uspostavljanje pašnog reda.“

Stav 6 mijenja se i glasi:

„(6) Pčelarski pašni red utvrđuje Savez, na predlog pčelarskih organizacija sa određenog pašnog prostora na period od pet godina uz saglasnost Ministarstva.“

Član 4

Član 36 mijenja se i glasi:

Radi očuvanja biodiverziteta rase pčela *Apis mellifera carnica* na području Crne Gore gajenje i promet priplodnog materijala drugih rasa pčela i bliži uslovi gajenja, paše, selidbe i prometa pčela i drugog priplodnog materijala utvrđuju se propisom Ministarstva.

Član 5

U članu 45 poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(6) Registar iz stava 5 ovog člana Ministarstvo objavljuje na internet stranici Ministarstva radi dostupnosti javnosti, Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije.“

(7) Ministarstvo može u slučaju kada postoji jedna ili više priznatih odgajivačkih organizacija za određenu rasu i vrstu, odbiti zahtjev za priznavanje odgajivačke organizacije ako se dovodi u opasnost očuvanje rase ili ugrožava odgajivačko selekcijski program iz člana 16 ovog zakona "

Dosadašnji stav 6 postaje stav 8.

Član 6

Član 54 mijenja se i glasi:

- „(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:
- 1) pčelinjak postavi na mjesto na kojem pčele smetaju susjedima i prolaznicima (član 13 stav 2);
 - 2) ne vodi matičnu evidenciju (član 18 stav 1);
 - 3) ne vodi matičnu evidenciju o porijeklu svake rase posebno za autohtone rase (član 18 stav 2);
 - 4) ne izdaje izvod iz matične evidencije (član 18 stav 3);
 - 5) kao kvalitetnu priplodnu životinju, koristi priplodnu životinju koja nema poznato porijeklo, ne ispunjava uslove da bude upisana u matičnu evidenciju, odnosno nije praćena odgovarajućom zootehničkom dokumentacijom (član 19 stav 6);
 - 6) ne vodi evidenciju ili ne izda potvrdu o izvršenom prirodnom pripustu, odnosno vještačkom osjemenjivanju (član 22 stav 2);
 - 7) vještačko osjemenjivanje ne obavlja tokom cijele godine (član 23 stav 2 tač 5);
 - 8) za prirodni pripust koristi priplodnjak koji nije upisan u matičnu knjigu i koji nije odabran (član 24 stav 3);
 - 9) za reprodukciju i vještačko osjemenjivanje koristi priplodnjaka koji nema zootehnički dokument o ocjeni odgajivačke vrijednosti (član 25 stav 1);
 - 10) mijenja nasljedne osnove domaćih životinja metodama genetske manipulacije (član 28 stav 1);
 - 11) mijenja nasljedne osnove domaćih životinja metodama genetske manipulacije u naučno istraživačke svrhe, u zatvorenom i za te svrhe opremljenom objektu bez dozvole Ministarstva (član 28 stav 2);
 - 12) vrši izvoz autohtone i ugrožene autohtone rase bez dozvole Ministarstva (član 39 stav 5);
 - 13) bez odlaganja u pisanoj formi ne obavijesti Ministarstvo o promjeni podataka koji se odnose na odgovorno, odnosno stručno lice odgovorno za sprovođenje odgajivačko-selekcijskog programa (član 46 stav 1);
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 eura do 1.500 eura.
- (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300-eura do 5.000 eura.
- (4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 250 eura.“

Član 7

Poslije člana 57 dodaje se novi član koji glasi:

„Obaveze Ministarstva

Član 57a

Ministarstvo će od dana stupanja na snagu ovog zakona dostavljati propise donijete na osnovu ovog zakona Evropskoj komisiji."

Član 8

Poslije člana 60 dodaje se novi član koji glasi:

„Prestanak važenja propisa

Član 60a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 64 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG", broj 40/11).

Stupanje na snagu

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o stočarstvu sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu proističu iz potrebe daljeg unaprjeđivanja sektora stočarstva i usaglašavanja sa legislativom EU. Nakon analitičkog pregleda Zakona o stočarstvu dobijeni su komentari koji su ukazivali na potrebu dodatnog usaglašavanja sa EU pravnom tekovinom kao i na potrebu otklanjanja određenih biznis barijera.

Svi komentari Evropske komisije su ugrađeni u Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o stočarstvu i izmjene i dopune su unijete u postojeći tekst zakona i integralna verzija je dostavljena Evropskoj komisiji radi davanja mišljenja u cilju ispunjenja zahtjeva za otvaranje pregovora u ovom poglavlju za mjerilo 1, koje se odnosi na usaglašen pravni okvir za Poglavlje 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Važeći Zakon o stočarstvu daje generalno osnov zanačin i uslove gajenja domaćih životinja, način donošenja i sprovođenja odgajivačko-seleksijskog programa, očuvanje genetske varijabilnosti, promet priplodnih životinja i genetičkog materijala, prava i obaveze subjekata u stočarstvu i druga pitanja od značaja za stočarstvo.

Prilikom upoređivanja EU i nacionalne legislative, ukazala se potreba za izmjenama Zakona o stočarstvu, u dijelu odredbi koje se odnose na preklapanje sa Zakonom o dobrobiti životinja kao i Zakonom o veterinarstvu, te postojanja biznis barijera za slobodan protok na tržištu koji se tiče gajenja i prometa priplodnog materijala u pčelarstvu (*Apis mellifera carnica*).

Dodatnom analizom EU legislative u oblasti zootehnike usklađene su definicije za matičnu evidenciju, stvoren je osnov za izvještavanje o registrima odgajivačkih organizacija te definisan osnov za odbijanje zahtjeva za priznavanje odgajivačkih organizacija.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

32009L.0157

DIREKTIVA Savjeta 2009/157/EZ od 30. novembra 2009. godine o uzgojno valjanim govedima čistih rasa/Council Directive 2009/157/EC of 30. November 2009 on pure-bred breeding animals of the bovine species

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32009D0712

ODLUKA KOMISIJE od 18. septembar 2009. godine o sprovođenju Direktive Savjeta 2008/73/EZ u pogledu informativnih internet stranica koje sadrže popise objekata i laboratorija koje su države članice odobrile u skladu s veterinarskim i zootehničkim zakonodavstvom Zajednice/2009/712/EC: Commission Decision of 18 September 2009 implementing Council Directive 2008/73/EC as regards Internet-based information pages containing lists of establishments and laboratories approved by Member States in accordance with Community veterinary and zootechnical legislation (notified under document C(2009) 6950)

Potpuno usklađeno / fully harmonized

31984D0247

ODLUKA KOMISIJE od 27. april 1984 godine o načelima za priznavanje odgajivačkih organizacija i udruženja koja vode ili uspostavljaju matične knjige uzgojno valjanih goveda čistih rasa/Commission Decision of 27 April 1984 laying down the criteria for the recognition of breeders' organizations and associations which maintain or establish herd-books for pure-bred breeding animals of the bovine species (84/247/EEC)

Djelimično usklađeno / partly harmonized

31989D0501

ODLUKA KOMISIJE od 18. jul 1989. godine o utvrđivanju uslova za priznavanje i nadzor udruženja odgajivača i odgajivačkih organizacija koje uspostavljaju i vode matične knjige priplodnih svinja čiste rase/ 89/501/EEC: Commission Decision of 18 July 1989 laying down the criteria for approval and supervision of breeders' associations and breeding organizations which establish or maintain herd-books for pure-bred breeding pigs

Djelimično usklađeno / partly harmonized

31990D0254

ODLUKA KOMISIJE od 10. maj 1990. godine o uslovima za odobravanje odgajivačkih organizacija i udruženja koja uspostavljaju ili vode matične knjige uzgojno valjanih ovaca i koza u čistoj rasi (90/254/EEZ)/ 90/254/EEC: Commission Decision of 10 May 1990 laying down the criteria for approval of breeders' organizations and associations which establish or maintain flock-books for pure-bred breeding sheep and goats

Djelimično usklađeno / partly harmonized

Predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona stvorena je osnova za donošenje podzakonskih akata, sa kojima će se postići odgovarajući nivo usaglašenosti propisa iz oblasti zootehnike.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Odredbe člana 1 predloženih izmjena i dopuna imaju za cilj terminološko usaglašavanje sa definicijom matične evidencije iz EU propisa, za goveda, ovce, koze, svinje i kopitare, kao i manja leksička izmjena u tački 21.

Članom 2 izvršene su izmjene stava 1 i brisanje stavova 5 i 6 člana 10, u cilju usklađivanja sa legislativom EU.

Članom 3 izvršene su izmjene stavova 4 i 6 člana 13 ,u cilju stvaranja osnova za donošenje neophodnih podzakonskih akata.

Članom 4 izvršena je izmjena člana 36 kako bi se otklonile barijere u slobodnom prometu roba u cilju usklađivanja sa legislativom EU i stvaranja osnova za donošenje neophodnih podzakonskih akata.

Članom 5 izvršena je izmjena člana 45 tako što su dodata dva nova stava, u cilju usklađivanja sa legislativom EU kojim se propisuje obaveza Ministarstva da postojeće registre učini dostupnim javnosti i EU i data je osnova za odbijanje zahtjeva za priznavanje odgajivačkih organizacija.

Članom 6 izvršena je izmjena člana 54 kojim su propisane kaznene odredbe.

Članom 7 izvršeno je usaglašavanje sa legislativom EU u dijelu izvještavanja Evropske komisije o propisima iz zootehnike tako što je propisana obaveza Ministarstva od dana stupanja na snagu ovog zakona Evropskoj komisiji dostavlja propise donijete na osnovu ovog zakona.

Članom 8 propisan je prestanak važenja člana 64 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG”, broj 40/11).

Članom 9 propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

Tekst odredbi Zakona o stočarstvu („Službeni list CG, broj 72/10), koje se mijenjaju Predlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o stočarstvu

Član 4

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) **autohtone rase domaćih životinja** su rase koje su nastale i gaje se na području Crne Gore;

2) **banka gena** je kontrolisano gajenje i čuvanje priplodnog materijala u cilju očuvanja genetske raznovrsnosti domaćih životinja;

3) **dobra odgajivačka praksa** je gajenje domaćih životinja na način koji omogućava dobrobit životinja uz uvažavanje prirodnih karakteristika poljoprivrednog područja, očuvanje plodnosti zemljišta u skladu sa načelima održivog razvoja i dobijanje bezbjednih stočarskih proizvoda;

4) **domaće životinje** su životinje koje čovjek gaji radi ostvarivanja privredne koristi, koje žive i razmnožavaju se pod njegovom kontrolom i koje ne žive slobodno u prirodi;

5) **ekološki normativ** je dozvoljeno opterećenje životne sredine pri gajenju domaćih životinja;

6) **etološki normativ** je minimum uslova pri gajenju domaćih životinja kojima se omogućava njihova dobrobit i karakteristično ponašanje;

7) **gajenje domaćih životinja** je primjena genetskih i zootehničkih postupaka u cilju ispoljavanja proizvodnog potencijala životinja;

8) **genetska rezerva** je minimalni broj domaćih životinja oba pola, doza sjemena, jajnih ćelija, embriona ili somatskih ćelija koji moraju biti u zalihama, u skladu sa odgajivačkim programom, za potrebe očuvanja genetske raznovrsnosti i za razmnožavanje životinja u vanrednim okolnostima;

9) **genetska varijabilnost** je raznovrsnost gena unutar populacije;

10) **genetički materijal** je sjeme, jajne ćelije, embrioni ili somatske ćelije;

11) **hibrid** je životinja dobijena ukrštanjem domaćih životinja različitih vrsta, rasa ili linija;

12) **kontrolisano razmnožavanje domaćih životinja** je osjemenjivanje sjemenom kvalitetnih muških priplodnih grla i presađivanje oplođene jajne ćelije, parenje odabranim muškim priplodnim grlima, prirodno i vještačko leženje živine i prirodno i vještačko osjemenjivanje pčela;

13) **linija** je grupa domaćih životinja unutar jedne rase koja se po svojim osobinama ističe u odnosu na ostale životinje iste rase;

14) **licenciranje** je zootehnička mjera ocjene i odabiranja priplodnih grla za prirodni pripust;

15) **matična evidencija** je knjiga, datoteka, elektronski ili drugi pisani dokument u koji se upisuju priplodna grla po vrstama i rasama, koja ispunjavaju uslove propisane odgajivačko-seleksijskim programom i koja su odabrana za dalje razmnožavanje;

16) **matično grlo** je priplodno grlo stoke, matična jata živine i pčelinje matice, koje ispunjavaju propisane uslove i kriterijume određene odgajivačko-seleksijskim programom u pogledu porijekla, eksterijera i proizvodnih osobina za upis u matičnu knjigu;

17) **molekularno genetski testovi** su postupci za utvrđivanje učestalosti određenih gena;

18) **odgajivač** je fizičko lice, privredno društvo, preduzetnik ili pravno lice koje gaji domaće životinje;

19) **odgajivačka organizacija** je pravno lice koju čini više interesno povezanih odgajivača i čija je osnovna djelatnost genetsko unaprjeđivanje domaćih životinja sprovođenjem odgajivačko-seleksijskog programa;

20) **odgajivačka vrijednost** je dio genetske vrijednosti domaće životinje koji se prenosi na potomke;

20) **odgajivačka vrijednost** je dio genetske vrijednosti domaće životinje koji se prenosi na potomke;

21) **odgajivačko-seleksijski program** je skup metoda i uslova za gajenje domaćih životinja određene vrste i rase domaćih životinja, kao i za odabiranje, ispitivanje i upotrebu ocijenjenih i odabranih priplodnih životinja;

22) **pčelinja matica** je reproduktivno sposobna ženka u pčelinjem društvu;

23) **pčelinje društvo** čine medonosne pčele-radilice, matica i trutovi smješteni u košnici sa pripadajućim saćem;

24) **pčelinjak** je skup pčelinjih društava smještenih u košnicama postavljenim u slobodnom prostoru, na posebnom stabilnom ili montažnom objektu, a može biti ugrađen u vozilo za prevoz;

25) **pčelinja paša** je medonosno bilje sa kojeg pčele sakupljaju nektar, polen i smolaste materije;

26) **pedigre** je potvrda o porijeklu kvalitetne priplodne domaće životinje;

27) **plotkinja** je žensko priplodno grlo koje je ocijenjeno i odabrano prema uslovima utvrđenim odgajivačko-seleksijskim programom;

28) **populacija** je grupa domaćih životinja koje su uključene u isti odgajivački program;

29) **priplodna domaća životinja** je zdravo grlo muškog ili ženskog pola namijenjena za dalju reprodukciju;

30) **priplodnjak** je muško priplodno grlo koje je ocijenjeno i odabrano prema uslovima utvrđenim odgajivačko-seleksijskim programom;

31) **provenijencija** je trgovačko ime za priplodnu živinu koju je selekcionar držao u zatvorenom jatuu i vršio selekciju tokom pet generacija;

32) **promet priplodnog materijala** je uvoz, izvoz, tranzit, prodaja, odnosno ustupanje trećem licu;

33) **rasa** je skup životinja iste vrste, sličnih morfoloških i fizioloških osobina;

34) **selekcija** je izbor roditelja sljedeće generacije životinja;

35) **stočarstvo** je grana poljoprivrede koja se bavi gajenjem domaćih životinja;

36) **testiranje domaćih životinja** je primjena propisanih metoda i postupaka ispitivanja ispoljenosti pojedinih osobina domaćih životinja;

37) **transgene životinje** su životinje kod kojih je trajno promijenjen genom dodavanjem, oduzimanjem ili zamjenom određenih gena, odnosno djelova dezoksiribonukleinske kiseline;

38) **uvoz priplodnog materijala** je svako unošenje kvalitetnih priplodnih životinja, jaja za leženje, sjemena, jajnih ćelija i embriona radi sprovođenja odgajivačkog programa na carinsko područje Crne Gore, osim uvoza radi tranzita, i privremenog uvoza priplodnih životinja radi takmičenja, izložbi i sl.;

39) **uslovno grlo** je propisana jedinica za poređenje među vrstama i kategorijama domaćih životinja;

40) **vještačko osjemenjivanje** je zootehnička metoda unosa sjemena u reproduktivne organe plotkinje primjenom posebnih instrumenata;

41) **vrstu čine životinje istog roda** koje su slične ili sličnih morfoloških i fizioloških osobina koje međusobno parene daju neograničeno plodno potomstvo;

42) **zootehnika** je skup tehničko-tehnoloških postupaka u gajenju i iskorišćavanju životinja.

Član 10

(1) Odgajivač je dužan da domaće životinje redovno hrani i napaja dovoljnim količinama kvalitetne hrane i vode za piće, na način kojim se zadovoljavaju hranidbene i druge biološke potrebe životinja.

(2) Domaće životinje mogu se hraniti samo hranom za životinje čiji kvalitet odgovara propisima o bezbjednosti i kvalitetu hrane za životinje.

(3) Pod kvalitetom hrane za domaće životinje podrazumijevaju se njena fizičko-hemijska svojstva i nutritivna vrijednost.

(4) Ispitivanje kvaliteta hrane za životinje može da vrši pravno lice koje je za obavljanje tih poslova ovlastilo Ministarstvo.

(5) Domaćim životinjama koje se koriste u privredne svrhe zabranjeno je davanje hormonalnih preparata radi podsticanja rasta, proizvodnje mlijeka, mesa, jaja ili iz drugih razloga.

(6) Izuzetno od stava 5 ovog člana, dozvoljeno je davanje hormonalnih preparata u reproduktivne i terapijske svrhe.

(7) Minimalni zahtjevi u pogledu fizičko-hemijskih svojstava hrane za domaće životinje, kao i uslovi koje mora ispunjavati pravno lice iz stava 4 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.

Član 13

(1) Gajenje pčela vrši se u pčelinjaku.

(2) Odgajivač pčela je dužan da sprovodi sve mjere i radnje za primjenu dobre pčelarske prakse u da postavi pčelinjak na mjesto na kojem pčele ne smetaju susjedima i prolaznicima.

(3) Korišćenje medonosnog bilja za pčelinju pašu je slobodno i bez naknade.

(4) Katastar pčelinje paše je baza podataka o prisustvu medonosnog bilja na određenom području i načinu upravljanja pčelinjom pašom koju vodi pčelarska organizacija sa tog područja.

(5) Iskorišćavanje pčelinje paše na području jednog ili više pasišta koja su upisana u katastar pčelinje paše vrši se u skladu sa pčelarskim pašnim redom.

(6) Pčelarski pašni red predlažu pčelarske organizacije sa određenog pasišta, a potvrđuje ga Ministarstvo, na period od pet godina. Ako na određenom području ili pasištu postoji više pčelarskih organizacija dužne su da dostave zajednički predlog pašnog reda. Ako na nekom području ili pasištu ne postoji pčelarska organizacija ili ako postojeća

pčelarska organizacija ne predloži pašni red, pašni red predlaže savez pčelarskih organizacija.

(7) Bliža sadržina, način utvrđivanja i vođenja katastra pčelinje paše, pčelarskog pašnog reda i prognoze medenja, uslovi i način postavljanja pčelinjaka utvrđuju se propisom Ministarstva.

Član 36

(1) Radi očuvanja biodiverziteta rase pčela *Apis mellifera carnica* na području Crne Gore nije dozvoljeno gajenje i promet priplodnog materijala drugih rasa pčela.

(2) Bliži uslovi gajenja, paše, selidbe i prometa pčela i drugog priplodnog materijala utvrđuju se propisom Ministarstva.

Član 45

(1) Zahtjev za priznavanje odgajivačke organizacije naročito sadrži:

- 1) naziv, sjedište i organizacioni oblik;
- 2) djelatnost i područje rada;
- 3) ime i jedinstveni matični broj odgovornog lica;
- 4) ime i jedinstveni matični broj stručnog lica odgovornog za sprovođenje odgajivačko-seleksijskog programa;

5) podatke o imenima i adresama članova odgajivačke organizacije ili saradnika, kao i podatke o broju njihovih domaćih životinja uključenih u odgajivačko-seleksijski program.

(2) Uz zahtjev za priznavanje iz stava 1 ovog člana odgajivačka organizacija je dužna da podnese i dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 43 st. 3 i 4 ovog zakona i potvrdu o upisu u Centralni registar Privrednog suda.

(3) Ispunjenost propisanih uslova utvrđuje i rješenje o priznavanju odgajivačke organizacije donosi Ministarstvo.

(4) Rješenje o priznavanju odgajivačke organizacije izdaje se na pet godina.

(5) Priznate odgajivačke organizacije upisuju se u registar odgajivačkih organizacija koji vodi Ministarstvo.

(6) Priznata odgajivačka organizacija je, radi produženja statusa odgajivačke organizacije, dužna da podnese zahtjev za produženje statusa najmanje šest mjeseci prije isteka perioda od pet godina.

Član 54

(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) pčelinjak postavi na mjesto na kojem pčele smetaju susjedima i prolaznicima (član 13 stav 2);

2) ne vodi matičnu evidenciju ili ne izdaje izvod iz matične evidencije (član 18 st. 1, 2 i 3);

3) kao kvalitetnu priplodnu životinju koristi priplodnu životinju koja nema poznato porijeklo, ne ispunjava uslove da bude upisana u matičnu evidenciju, odnosno nije praćena odgovarajućom zootehničkom dokumentacijom (član 19 stav 6);

4) ne vodi evidenciju i ne izdaje potvrdu o prirodnom pripustu, odnosno vještačkom osjemenjivanju (član 22 stav 2);

5) vještačko osjemenjivanje sprovodi suprotno odgajivačko-seleksijskom programu, upotrebljava sjeme koje ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom ili vještačko osjemenjivanje ne obavlja tokom cijele godine (član 23 stav 2 tač 1, 2 i 5);

6) za prirodni pripust koristi priplodnjaka koji nije upisan u matičnu knjigu i koji nije odabran, odnosno licenciran za tu namjenu (član 24 stav 3);

7) za vještačko osjemenjivanje koristi sjeme priplodnjaka koji nema zootehnički dokument o ocjeni odgajivačke vrijednosti (član 25 stav 1);

8) stavlja u promet i koristi za reprodukciju životinjske jajne ćelije i embrione koji nijesu dobijeni i uskladišteni na propisan način u organizaciji ovlašćenoj za prikupljanje, dobijanje i presađivanje embriona, ne potiču od priplodnih životinja koje ispunjavaju uslove za dobijanje jasnih ćelija i embriona u skladu sa odgajivačko-seleksijskim programom, nijesu obilježeni na propisan način, a ako su u životinji primaocu ona nije obilježena na propisan način, koje ne prati propisana dokumentacija ili ne odgovaraju propisanim uslovima o kvalitetu (član 27 stav 1 ovog zakona);

9) mijenja nasljedne osobine domaćih životinja metodama genetske manipulacije (član 28 stav 1);

10) kontrolu proizvodnih osobina ne vrši u skladu sa odgajivačko-seleksijskim programom (član 30 stav 1);

11) gaji pčele koje ne pripadaju rasi *Apis Mellifera Carnica* (član 36 stav 1);

12) vrši izvoz autohtonih rasa i sojeva domaćih životinja bez dozvole Ministarstva (član 39 stav 5);

13) ne obavijesti odgajivača o rezultatima izvršenih mjerenja i ocjenjivanja njegovih domaćih životinja u roku i na način određen odgajivačko-seleksijskim programom (član 42);

14) bez odlaganja u pisanoj formi ne obavijesti Ministarstvo o promjeni podataka koji se odnose na odgovorno, odnosno stručno lice (član 46 stav 1).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 eura do 1.500 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 5.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 250 eura.

Članom 8 predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o stočarstvu propisan je prestanak važenja člana 64 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG”, broj 40/11).

Član 64

U Zakonu o stočarstvu („Službeni list CG”, br. 72/10) u članu 54 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:”.

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 eura do 1.500 eura".

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

"Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 5.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 250 eura."

OBRAZLOŽENJE ZAŠTO JAVNA RASPRAVA NIJE ODRŽANA U SKLADU SA ČLANOM 35 POSLOVNIKA VLADE CRNE GORE

Crna Gora je u postupku pristupanja Evropskoj uniji, za otvaranje pregovora za Poglavlje 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika dobila uslov dat u Mjerilu 1: usaglašavanje okvirnog zakonodavstva.

Na Zakon o stočarstvu („Službeni list CG, broj 72/10), Evropska komisija je dala mišljenje koje je ugrađeno u predlog teksta Zakona o izmjenama i dopunama zakona stočarstvu i dostavila pozitivno mišljenje na isti.

Na osnovu člana 4 stav 2 alineja 3 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (Sl. list CG br. 22/08 i 42/11) javna rasprava nije sprovedena jer tekstom predloga zakona nijesu bitno drugačije uređena pitanja stočarstva.

Tokom izrade predloga zakona, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Veterinarska uprava, vršili su ciljane konsultacije sa predstavnicima inspekcijских službi (veterinarskom inspekcijom).

Kako se predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona bitno drugačije nijesu mijenjala pitanja vezana za stočarstvo iz osnovnog teksta zakona, javna rasprava nije sprovedena.

Cilj ovih izmjena i dopuna je prvenstveno otvaranje pregovora u Poglavlju 12 Bezbjednost hrane, Veterinarska i fitosanitarna politika, ali i tehničko i terminološko usklađivanje kroz preciziranje pojedinih odredbi.




Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Broj: 05-1102
Podgorica, 25. decembra 2014. godine

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

PODGORICA

Na **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba.



SEKRETAR

Dušanica Marković

Vuka Karadžića broj 3 81000 Podgorica
Tel.: (+382) 20 231-535 Fax: (+382) 20 231-592
e-mail: szz@szz.gov.me

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA PODGORICA			
Priloga	Org. jns	Broj	Vrijednost
		26.12.2014	
		011-29/14-2	



CRNA GORA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA

Org-jed	Broj	Prilog	Vrijednost
	011-21/14-9		10

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Broj: 01-011/15-6032/1
Podgorica, 12. 2. 2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
- Ministru, gospodinu prof. dr Petru Ivanoviću-

PODGORICA
Cetinjski put bb

Veza: Vaš akt broj 011-21/14-9 od 6. februara 2015. godine

Poštovani gospodine Ivanoviću,

Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom Vašeg dopisa, razmotrilo je Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o stočarstvu i, sa aspekta nadležnosti Ministarstva, nema primjedbi i sugestija.

S poštovanjem,

Obradivač:

SEKRETAR

Dragan Pejanović
Dragan Pejanović



MINISTAR

Raško Konjević
mr Raško KONJEVIĆ



CRNA GORA
MINISTARSTVO PRAVDE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA
PODGORICA

Prejeto	6.02.15		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	011-29/14-8		

Broj: 03-795/15
Podgorica, 05. februar 2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

PODGORICA

PREDMET: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

Ministarstvo pravde razmotrilo je inovirani tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu, koji je dostavljen uz dopis broj: 011-21/14-8 od 05.02.2015. godine i s tim u vezi obavještavamo vas da, sa aspekta naše nadležnosti, nemamo primjedbi, s obzirom da su u neposrednoj saradnji sugestije ovog ministarstva ugrađene u tekst predloženog zakona.

S poštovanjem,



Ministarstvo pravde Crne Gore
Vuka Karadžića 3, 81 000 Podgorica
Tel: + 382 20 407 501; Fax: + 382 20 407 515

Primijato: 30.01.15			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
011	-21/14	-6	



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-577/1

Podgorica, 29.01.2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
- n/r ministra, g-dina Petra Ivanovića -

Poštovani,

U vezi sa Vašim aktom broj: 011-21/14-5 od 22.01.2015. godine, a povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu*, Ministarstvo finansija daje sljedeće


MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u tekst i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je da implementacija predloženih izmjena zakona neće iziskivati izdvajanje dodatnih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo finansija daje saglasnost na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu.

S poštovanjem,

 **MINISTAR**
Radoje Žugić

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o stočarstvu

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Predloženim aktom izvršile se dodatno preciziranje pojedinih odredbi važećeg zakona koje su uočene kao nedostaci naročito u dijelu odredbi koje se odnose na preklapanje sa Zakonom o dobrobiti životinja kao i Zakonom o veterinarstvu, te postojanja blznis barijera za slobodan protok na tržištu koji se tiče gajenja i prometa priplodnog materijala u pčelarstvu (*Apis mellifera carnica*). U oblasti zootehnike usklađene su definicije za matičnu evidenciju, stvoren je osnov za izvještavanje o registrima odgajivačkih organizacija te definisan osnov za odbijanje zahtjeva za priznavanje odgajivačkih organizacija. Crna Gora je u postupku pristupanja Evropskoj uniji, za otvaranje pregovora za Poglavlje 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika dobila uslov dat u Mjerilu 1: usaglašavanje okvirnog zakonodavstva.
- Na Zakon o stočarstvu (Sl. list CG", broj 72/2010), Evropska komisija je dala mišljenje koje je ugrađeno u predlog teksta Zakona o izmjenama i dopunama i dostavila pozitivno mišljenje na isti 15. januara 2015. godine.
- Bez postojanja ovog akta bila bi otežana implementacija i dalja transpozicija propisa u oblasti dobrobiti.
- Nepostojanje ovog propisa dovelo bi do izostanka pozitivnog mišljenja EK na pravni okvir za oblast dobrobiti što bi dovelo do nemogućnosti ispunjenja mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju 12.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Prvenstveni cilj je da Crna Gora u postupku pristupanja Evropskoj uniji otvori pregovore za Poglavlje 12 Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, jer je dobila uslov dat u Mjerilu 1: usaglašavanje okvirnog zakonodavstva. Usvajanjem ovog zakona Crna Gora će se pozicionirati u red država koje svojim odgovornim odnosom planirano i ciljana doprinosi procesu integracija.
- Strategija Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine Evropske unije za poglavlje 12 - Bezbjednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike sa akcionim planom za usklađivanje

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

- Ne postoje druge opcije.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Ne postoji negativan uticaj.

- Nema troškova za građane i privredu.

- Ne

- Propisom se ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.

- Neće dovesti do stvaranja administrativnih opterećenja i biznis barijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijedjivanje finansijskih sredstva u budžetu Crne Gore na godišnjem nivou.

- Vidjeti prethodni odgovor.

- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

- Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijedjivanje finansijskih sredstava u budžetu Crne Gore.

- Nije predviđeno donošenje novih podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze.

- Implementacijom propisa nije predviđeno ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore

- Vidjeti prethodni odgovor.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.

- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).

- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana.

prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.
- Ne.
7: Monitoring i evaluacija <ul style="list-style-type: none"> - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
<ul style="list-style-type: none"> - Nema prepreka za implementaciju propisa. - Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno Veterinarska uprava će sprovesti implementaciju propisa i ispunjavanje ciljeva u skladu sa Strategijom Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine Evropske unije za poglavlje 12 - Bezbjednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike sa akcionim planom za usklađivanje. - Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva: <ul style="list-style-type: none"> o Otvaranje Pregovora u Poglavlju 12, - Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno Veterinarska uprava će biti zaduženi za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa

Datum i mjesto

Podgorica, 22. januar 2015.godine



Starješina
Prof. dr Petar Ivanović



MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA
PODGORICA

Broj: 19-02-2015			
Org. jec	Broj	Priloz	Vrijednost
011-21/14-13			

Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija


Broj: 03/1/2- 2/12/2

Podgorica, 19. II 2015.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Dopisom broj 011-21/14-13 od 19. februara 2015. tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPRR-IU/PZ/15/04
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona stočarstvu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Livestock Farming	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis:		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
- Sektor/odsjek	Sektor za poljoprivredu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Danijela Stolica, 020 482 263, danijela.stolica@mpr.gov.me	
kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Gorica Bojić, 020 482 281, gorica.bojic@mpr.gov.me	
b) Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa:		
Naziv pravnog lica	/	
odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis:		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Crne Gore, sa druge strane (u daljem tekstu: SSP)		
a) Odredbe SSP s kojima se usklađuje propis:		
Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2015-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	12 Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, B) Veterinarska politika, 2 Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir B.10) Zootehnika	
- Rok za donošenje propisa	2015/III	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, član 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and internal actions, Title III, Agriculture and fisheries, article 38 and 39		
Potpuno usklađeno / fully harmonized		
b) Usklađenost nacrt/predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32009L0157		
Direktiva Savjeta 2009/157/EZ od 30. novembra 2009. godine o uzgojno valjanim govedima čistih rasa /		

Council Directive 2009/157/EC of 30 November 2009 on pure-bred breeding animals of the bovine species, OJ L 323, 10.12.2009.

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32009D0712

Odluka Komisije od 18. septembra 2009. godine o sprovođenju Direktive Savjeta 2008/73/EZ u pogledu informativnih internet stranica koje sadrže popise objekata i laboratorija koje su države članice odobrile u skladu s veterinarskim i zootehničkim zakonodavstvom Zajednice/2009/712/EC / Commission Decision of 18 September 2009 implementing Council Directive 2008/73/EC as regards Internet-based information pages containing lists of establishments and laboratories approved by Member States in accordance with Community veterinary and zootechnical legislation (notified under document C(2009) 6950), OJ L 247, 19.9.2009.

Potpuno usklađeno / fully harmonized

31990D0254

Odluka Komisije od 10. maja 1990. godine o uslovima za odobravanje odgajivačkih organizacija i udruženja koja uspostavljaju ili vode matične knjige uzgojno valjanih ovaca i koza u čistoj rasi (90/254/EEZ)/ 90/254/EEC / Commission Decision of 10 May 1990 laying down the criteria for approval of breeders' organizations and associations which establish or maintain flock-books for pure-bred breeding sheep and goats, OJ L 145, 8.6.1990.

Djelimično usklađeno / partly harmonized

31989D0501

Odluka Komisije od 18. jula 1989. godine o utvrđivanju uslova za priznavanje i nadzor udruženja odgajivača i odgajivačkih organizacija koje uspostavljaju i vode matične knjige priplodnih svinja čiste rase / 89/501/EEC: Commission Decision of 18 July 1989 laying down the criteria for approval and supervision of breeders' associations and breeding organizations which establish or maintain herd-books for pure-bred breeding pigs, OJ L 247, 23.8.1989.

Djelimično usklađeno / partly harmonized

31984D0247

Odluka Komisije od 27. aprila 1984. godine o načelima za priznavanje odgajivačkih organizacija i udruženja koja vode ili uspostavljaju matične knjige uzgojno valjanih goveda čistih rasa / Commission Decision of 27 April 1984 laying down the criteria for the recognition of breeders' organizations and associations which maintain or establish herd-books for pure-bred breeding animals of the bovine species (84/247/EEC), OJ L 125, 12.5.1984.

Djelimično usklađeno / partly harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtu/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Potpuna usklađenost s Direktivom Savjeta 32009L0157 će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju kvalitetne priplodne životinje, o sadržaju zootehničke dokumentacije, o postupku i načinu ocjenjivanja i njihovom razvrstavanju u klase (Rok: I kvartal 2016).

Potpuna usklađenost s Odlukom Komisije 31990D0254 će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za priznavanje odgajivačkih organizacija koje vode matične knjige za kvalitetno priplodne ovce i koze (Rok: III kvartal 2016).

Potpuna usklađenost s Odlukom Komisije 31989D0501 će se postići donošenjem podzakonskog akta o

bližim uslovima za priznavanje odgajivačkih organizacija koje vode matične knjige za kvalitetno priplodne svinje (Rok: III kvartal 2017).	
Potpuna usklađenost s Odlukom Komisije 31984D0247 će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za priznavanje odgajivačkih organizacija koje vode matične knjige za kvalitetno priplodna goveda (Rok: I kvartal 2016).	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu:	
/	
8. Navesti pravne akt Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi predloga/kroz predloga propisa:	
Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevod dostaviti u prilogu):	
Navedeni izvori prava prevedeni su na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je predlog/predlog propisa iz tačke 1 ovog obrasca izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod u prilogu):	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi predloga/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti:	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice odgovarajućeg ministarstva	
Datum: 13.02.2015.	Datum: 17.02.2015.

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi	
MPRR-TU/PZ/15/04	MPRR-IU/PZ/15/04	
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka	Direktiva Savjeta 2009/157/EZ od 30. novembra 2009. godine o uzgojno valjanim govedima čistih rasa - 32009L0157	
Odluka Komisije od 18. septembra 2009. godine o sprovođenju Direktive Savjeta 2008/73/EZ u pogledu informativnih internet stranica koje sadrže popise objekata i laboratorija koje su države članice odobrile u skladu s veterinarskim i zootehničkim zakonodavstvom Zajednice - 32009D0712		
Odluka Komisije od 10. maja 1990. godine o uslovima za odobravanje odgajivačkih organizacija i udruženja koja uspostavljaju ili vode matične knjige uzgojno valjanih ovaca i koza u čistoj rasi - 31990D0254		
Odluka Komisije od 18. jula 1989. godine o utvrđivanju uslova za priznavanje i nadzor udruženja odgajivača i odgajivačkih organizacija koje uspostavljaju i vode matične knjige priplodnih svinja čiste rase - 31989D0501		
Odluka Komisije od 27. aprila 1984. godine o načelima za priznavanje odgajivačkih organizacija i udruženja koja vode ili uspostavljaju matične knjige uzgojno valjanih goveda čistih rasa - 31984D0247		
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu	Na engleskom jeziku	
Na crnogorskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Livestock Farming	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije	a)	b)
Određba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Određba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije
—	—	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva Savjeta 2009/157/EZ		Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost
		e)

<p>Član 1.</p> <p>Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(a) „uzgojno valjano govedo čistih pasmina“ znači bilo koje govedo, uključujući bivola, čiji su roditelji i praroditelji upisani ili registrirani u matičnu knjigu iste pasmine, te koje je i samo upisano ili registrirano i ispunjava uslove za upis u takvu matičnu knjigu;</p> <p>(b) „matična knjiga“ znači bilo koja knjiga, registar, datoteka ili podatkovni medij;</p> <p>i. koju vodi organizacija ili udruženja uzgajivača službeno priznata od strane države članice u kojoj je organizacija ili udruženja uzgajivača osnovana; ili službeni odjel dotične države članice;</p> <p>ii. u koju su upisane ili registrovane uzgojno valjane životinje čistih pasmina dane pasmine goveda, uz navođenje njihovih predaka.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično regulisana članom 19 Zakona o stočarstvu („Službeni list CG, broj 72/10), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju kvalitetne priplodne životinje, o sadržaju zootehničke dokumentacije, o postupku i načinu ocjenjivanja i njihovom razvrstavanju u klase</p> <p>I kvartal 2016</p>
<p>Član 2.</p> <p>Države članice osiguravaju da se iz zootehničkih razloga ne zabranjuje, ograničava ili sprječava sljedeće:</p> <p>(a) trgovina uzgojno valjanim govedima čistih pasmina unutar Zajednice;</p> <p>(b) trgovina sjemenom, jajnim stanicama i zametcima uzgojno valjanih goveda čistih pasmina unutar Zajednice;</p> <p>(c) uspostavljanje matičnih knjiga, pod uslovom da one ispunjavaju zahtjeve utvrđene u skladu s članom 6.;</p> <p>(d) priznavanje organizacija ili udruženja koje vode matične knjige u skladu s članom 6.;</p> <p>(e) podložno Direktivi Vijeća 87/328/EEZ od 18. juna 1987. o prihvatanju za uzgoj uzgojno valjanih goveda čistih pasmina (1), trgovinu bikovima koji se koriste za vještačko osjemenjivanje unutar Zajednice.</p> <p>Član 3.</p> <p>Organizacije ili udruženja uzgajivača službeno priznate od strane države članice ne smiju se suprotstavljati upisu</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično regulisana članom 19 Zakona o stočarstvu („Službeni list CG, broj 72/10), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju kvalitetne priplodne životinje, o sadržaju zootehničke dokumentacije, o postupku i načinu ocjenjivanja i njihovom razvrstavanju u klase</p> <p>I kvartal 2016</p>

uzgojno valjanih goveda čistih pasmina iz drugih država članica u svoje matične knjige, pod uslovom da ta goveda ispunjavaju zahtjeve utvrđene u skladu s člankom 6.				
<p>Član 4.</p> <p>1. Države članice izrađuju i održavaju ažurirani popis tijela iz člana 1. točke (b) potačke i., koja su službeno priznata za potrebe vođenja ili uspostavljanja matičnih knjiga, te ga stavljaju na raspolaganje drugim državam članicama i javnosti.</p> <p>2. Detaljna pravila za ujednačenu primjenu stavka 1. Mogu se donijeti u skladu s postupkom iz članka 7. stavka 2.</p>	<p>Član 5</p> <p>U članu 45 poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:</p> <p>„(6) Registar iz stava 5 ovog člana Ministarstvo objavljuje na internet stranici Ministarstva radi dostupnosti javnosti, Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	
<p>Član 5.</p> <p>Države članice mogu zahtijevati da uzgojno valjana goveda čistih pasmina i sjeme ili jajne stanice i zametci takvih životinja budu popraćeni, u trgovini unutar Zajednice, rodovnikom koji je shodno predlogu izrađen u skladu s postupkom iz člana 7. stava 2., posebno u pogledu zootehničke performanse.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članovima 37 i 38 Zakona o stočarstvu („Službeni list CG, broj 72/10)</p>
<p>Član 6</p> <p>1. U skladu s postupkom iz člana 7. stava 2. određuje se sljedeće:</p> <p>(a) metode praćenja proizvodnosti i metode za procjenu uzgojnih vrijednosti goveda;</p> <p>(b) kriteriji za priznavanje organizacija i udruženja uzgajivača;</p> <p>(c) kriteriji za uspostavljanje matičnih knjiga;</p> <p>(d) kriteriji za upis u matične knjige;</p> <p>(e) podaci koji moraju biti navedeni u rodovniku.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično regulisana članom 19 Zakona o stočarstvu („Službeni list CG, broj 72/10), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju kvalitetne priplodne životinje, o sadržaju zootehničke dokumentacije, o postupku i načinu ocjenjivanja i njihovom</p>	<p>I kvartal 2016</p>

			razvrstavanju u klase
<p>Član 7.</p> <p>1. Komisiji pomaže Stalni odbor za zootehniku uspostavljen Odlukom Vijeća 77/505/EEZ od 25. srpnja 1977. o uspostavljanju Stalnog odbora za zootehniku (2).</p> <p>2. Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članovi 5. i 7. Odluke 1995/468/EZ.</p> <p>Određuje se da je razdoblje utvrđeno u članu 5. stavu 6. Odluke 1999/468/EZ tri mjeseca.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	
<p>Član 8</p> <p>Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	<p>Član 7</p> <p>Poslije člana 57 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>„Obaveze Ministarstva</p> <p>Član 57a</p> <p>Ministarstvo će od dana stupanja na snagu ovog zakona dostavljati propise donijete na osnovu ovog zakona Evropskoj komisiji.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	
<p>Član 9-11</p> <p>PRILOG I.</p> <p>Dio A</p> <p>Direktiva koja je stavljena izvan snage 5 popisom uzastopnih izmjena (iz člana 9.)</p> <p>Dio B</p> <p>Popis rokova za prenos u nacionalno pravo (iz člana 9.)</p> <p>PRILOG II.</p> <p>Korelacijska tablica</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	
<p>Odluka Komisije 2009/712/EZ</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	

<p>Član 1 Informativne internetske stranice</p> <p>Države članice moraju najkasnije do 1. januara 2010. uspostaviti informativne internetske stranice kako bi popis dруктје određeni u skladu s direktivama navedenim u Prilogu I. (odobrenje) bili elektronički dostupni drugim državama članicama i javnosti:</p> <p>(a) objekti u području veterinarstva, kako je određeno u poglavlju 1. Priloga II.;</p> <p>(b) objekti u području zootehnike, kako je određeno u poglavlju 2. Priloga II.; i</p> <p>(c) laboratorije, kao je određeno u poglavlju 3. Priloga II.</p> <p>2. Države članice moraju izraditi informativne internetske stranice u skladu s obrascima iz Priloga II. i dodatnim zahtjevima iz Priloga III.</p> <p>3. Države članice moraju ažurirati informativne internetske stranice tako da uzimaju u obzir svako novo odobrenje, kao i privremenu obustavu i povlačenje odobrenja za objekte i laboratorije kad više nisu u skladu s odgovarajućim odredbama Zajednice.</p> <p>4. Države članice moraju dostaviti Komisiji internetske adrese njihovih informativnih internetskih stranica.</p>	<p>Član 5</p> <p>U članu 45 poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:</p> <p>„(6) Registar iz stava 5 ovog člana Ministarstvo objavljuje na internet stranici Ministarstva radi dostupnosti javnosti, Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	
<p>Članovi 2 i 3</p> <p>Prilog I</p> <p>Poglavlje 1 Veterinarsko zakonodavstvo</p> <p>Poglavlje 2 Zootehničko zakonodavstvo</p> <p>Prilog II</p> <p>Poglavlje 1. Objekti u području veterinarstva</p> <p>Poglavlje 2. Objekti u području zootehnike</p> <p>Poglavlje 3.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	
<p>Poglavlje 1 Veterinarsko zakonodavstvo</p> <p>Poglavlje 2 Zootehničko zakonodavstvo</p> <p>Prilog II</p> <p>Poglavlje 1. Objekti u području veterinarstva</p> <p>Poglavlje 2. Objekti u području zootehnike</p> <p>Poglavlje 3.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	<p>Odluka će se u ovom dijelu primjenjivati danom pristupanja CG EU</p>

Laboratorije	Prilog III	Nema odgovarajuće odredbe	Odluka će se u ovom dijelu primjenjivati danom pristupanja CG EU
Odluka komisije 90/254/EEZ	Član 1.	Nema odgovarajuće odredbe	Materija je regulisana članom 45 Zakona o stočarstvu („Službeni list CG, broj 72/10)
Da bi bile službeno odobrene, odgajivačke organizacije ili udruženja koje vode ili uspostavljaju matične knjige moraju podnijeti zahtjev nadležnim tijelima one države članice na čijem je državnom području njihovo sjedište.	Član 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Materija je regulisana članovima 45 i 46 Zakona o stočarstvu („Službeni list CG, broj 72/10)
1. Nadležna tijela navedene države članice moraju službeno odobriti svaku odgajivačku organizaciju ili udruženje koje vodi ili uspostavlja matične knjige, a koje ispunjava uslove utvrđene u Prilogu.	Član 5	U članu 45 poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:	Potpuno usklađeno
2. Međutim, u državi članici u kojoj za određenu pasminu već postoji jedna ili više službeno odobrenih odgajivačkih organizacija ili udruženja, nadležna tijela navedene države članice mogu odbiti odobravanje nove odgajivačke organizacije ili udruženja ako ta uzgojna organizacija ili udruženje dovodi u opasnost očuvanje pasmine ili ugrožava postojeće udruženje ili organizacije. U tom slučaju, država članica obavještuje Komisiju o izdatim odobrenjima i o odbijenim zahtjevima za priznavanje.	Član 3.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno
Nadležna tijela navedene države članice ukidaju službeno odobrenje svakoj odgajivačkoj organizaciji ili udruženju koje vodi matične knjige ako navedena uzgojna organizacija ili udruženje više ne ispunjava sistemske uslove utvrđene u Prilogu.	Član 4.	Nema odgovarajuće odredbe	Materija je regulisana članom 47 Zakona o stočarstvu („Službeni list CG, broj 72/10)
Ova je Odluka upućena državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	

<p style="text-align: center;">PRILOG</p> <p>Da bi bile službeno odobrene, odgajivačke organizacije i udruženja koja vode ili uspostavljaju matične knjige moraju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. imati pravnu osobnost u skladu s važećim zakonodavstvom države članice u kojoj se podnosi zahtjev; 2. dokazati nadležnim tijelima: <ol style="list-style-type: none"> (a) da učinkovito posluju; (b) da mogu sprovesti provjere potrebne za upisivanje rodoslovlja; (c) da imaju dovoljno velik broj životinja za sprovođenje odgajivačkog programa za poboljšanje pasmine ili da imaju dovoljno veliko stado za očuvanje pasmine, ako je to potrebno; (d) da znaju koristiti podatke o proizvodnosti životinja koji su potrebni za provođenje odgajivačkog programa za unapređenje ili očuvanje pasmine; 3. imati pravila o: <ol style="list-style-type: none"> (a) utvrđivanju osobina pasmine (ili pasmina); (b) sistemu označavanja životinja; (c) sistemu registracije podrijetla; (d) određivanju odgajivačkih ciljeva; (e) sistemima primjene podataka o proizvodnosti životinja koji omogućavaju procjenu genetske vrijednosti životinja; (f) podjeli matične knjige na dijelove, ako postoje različiti uslovi za upis životinja ili ako postoje različiti postupci razvrstavanja životinja upisanih u matičnu knjigu; 4. imati statut koji posebno propisuje načelo nediskriminacije među članovima. 	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično regulisana članom 43 Zakona o stočarstvu („Službeni list CG, broj 72/10), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližim uslovima za priznavanje odgajivačkih organizacija koje vode matične knjige za kvalitetno priplodne ovce i koze</p>	<p style="text-align: right;">III kvartal 2016</p>
<p style="text-align: center;">Odluka komisije 89/501/EEZ</p> <p style="text-align: center;">Član 1.</p> <p>Kako bi bile službeno priznate, udruženja uzgajivača ili odgajivačke organizacije koje vode ili uspostavljaju matične knjige moraju podnijeti zahtjev nadležnim tijelima</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 45 Zakona o stočarstvu („Službeni list CG, broj</p>	